

t20_bvfunc25

(TMdpKM1shBWSbRSZjySahL9eZhmflZF4RAy)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_margrel1 : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ (v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow (r2_funct_2 X0 k6_margrel1 (\\ k9_bvfunc_1 X0 X1 X1) (k12_bvfunc_1 X0))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ (v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow (k1_bvfunc_1 X0 (k1_bvfunc_1 \\ X0 X1) = X1) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ (v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow (r2_funct_2 X0 k6_margrel1 (\\ k9_bvfunc_1 X0 (k1_bvfunc_1 X0 (k1_bvfunc_1 X0 X1)) X1) (k12_bvfunc_1 \\ X0))) \end{aligned}$$